

Vuk'uzenzele

O e tlisetswa ke Dikgokahano tsa Mmuso (GCIS)

English|Sesotho

Mphalane 2022 Kgatiso 1

Ntlafatso ena ya N3 e matlafatsa Maafrika Borwa



Ntlafatso ya mmila o moholo wa N3 pakeng tsa Pietermaritzburg le Durban e thakgotswe ka kgwedi ya Pherekong ke Sanral.

Setshwantsho se fanwe ke Sanral

Owen Mgadi

Mduduji Jijana ke monga Disability Empowerment

Movement, eo e leng e nngwe ya dikhampani tseo ha jwale di fumanang molemo ntlafatsong ya dibilione tse 26 tsa diranta ya mmila o moholo wa N3 o pakeng tsa Pietremeritzburg le Durban provinseng ya KwaZulu-Natal.

Projekte ena, e thakgowlwang ke Lekala la Naha la Mebila la Afrika Borwa (Sanral), e netefatsa hore borakgwebo ba kang Jijana ha ba fumane feela molemo, empa, ka nqa e nngwe, ba theha mesebetsi bakeng la ba bang.

Jijana, ya nang le bokowa, o re khamphani ya hae e hloma matshwao a mmila ho tloha Hilton ho ya fihla Pietermaritzburg.

O hira batho ba 13, mme o re projekte ena e tlisitse phetoho maphelong a bona. "Jwalo ka batho ba nang le bokowa, re bontshitse hore re na le bokgoni. Ha re sa phela feela ka ho amohela diphallo. Re etsa mosebetsi ka sebele," o rialo Jijana.

Molaodi wa Lenaneo la Sanral la N3, Tsepole Matekane, o re khamphani ya hae e entse bonnete ba hore 30% ya mosebetsi e nehwa dikhamphani tsa sebaka seo tse nang le bokgoni ba ho fana ka ditshebeletso

tse fapafapaneng. Ketso ena e hlahisitse menyeta e mengata bakeng la dikgwebo tse nyenyane tsa batja, tsa batho ba neng ba beheletswe ka thoko le basadi.

"Ho na le dikgwebo tse 108 tse nyenyane, tse bohareng le tse nyenyane haholo tseo ha jwale di sebetsang diprojekteng tse fapafapaneng," o itsatso.

Nokuthula Zondi wa Ingqalabutho Yamalinda Multipurpose Trading o ile a fumantshwa konteraka ya phephelo ya mobu le ho kenngwa ha diphaephé tsa phalliso ya metsi.

O re khamphani ya hae e hirile batho ba robedi ba nang le boitsebelo, ho kenyelletswa le bakganni. Zondi o boetse a re basadi le bona ba na le bokgoni jwalo ka banna, le hore khamphani ya hae e na le setumo se settle phanong e ntle ya ditshebeletso.

"Re utlwisa hantle bohlokwa ba nako, mme re fihllella dipakana tsa rona ho netefatsa hore projekte e sebetsa ka tshwanelo. Re motlotlo ka monyetla ona, mme re tshepa hore re tla fumana menyeta e mengata ho feta, e le hore khamphani ya rona e tle e hole ho latela maemo a kaho," o boetse a rialo.

E tswella pele leqepheng la 2



Grandchicks thriving in poultry

Page 6



Saving lives is all in a day's work for paramedic

Page 7



IKOPANYE LE

Diwebosaete: www.gcis.gov.za | Imeile: vukuzenzele@gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za | Mohala: (+27) 12 473 0303

Tshedimosetso House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

f Vuk'uzenzele

t @VukuzenzeleNews



Boitseko ba ho bopa Afrika Borwa e hlomphang haholo ditokelo tsa botho



Ka letsatsi la 12 Loetsa 1977, Stephen Bantu Biko o ile a shwela ditlamong tsa sepolesa Tjhankaneng e Bohareng ya Pretoria. Seriti sa botho, e leng motheo o kgubung ya boitseko ba hae ba ho ikelellwa ha batho ba batsho, ke seo a ileng a swetswa ka sona.

Ka mantswe a ramolao wa lelapa Sir Sydney Kentridge, e bile "lefu la mahlomola, hape le bodutu – hodima phate e adilweng hodima lejwe ka hara sele ya tjahnana".

Le hona jwale e ntse e le ntho e utlisang bohloko haholo taba ya ho hopola hore Steve Biko o ne a ena le dilemo tse 30 feela ha a eshwa. O ile a bolawa a sa le motjha tjha ke bao ba ileng ba tshoswa ke matla le kamohelo ya molaetsa wa maikutlo a hae a boitkolollo esita le matsapa a hae a ho kenya boikgantsho le seriti ho banna le basadi ba batsho.

Nakong ya bophelo ba hae, ha a ka a ba le hona ho bona seo a neng a se bitsa 'kgau ya mabenyane', e leng ho fihlelleha ha setjhaba sa sebele.

Ha a ngola ka maikemisetso ana, o hopoleha a ne a ye a re: "Qetellong re tla ba boemong ba ho rwesa Afrika Borwa tllokola e kgolo ka ho fetisia – tshobotsi e matla ya botho."

Nakong eo re fumanang tokoloho ya rona ka selemo sa 1994, re ile ra utlwisa hore tokelo ya ho vouta e mpa e le karolo feela ya boitseko ba rona ba seriti sa botho.

Nakong ya dilemo tse mashome a mabedi a metso e robedi a demokrasi ya rona, re tjametswe ke diphehetso tse ngata, tse kang bofutsana, tlhokeho ya mesebetsi le ho se lekalekane.

Ka lebaka lena, ka dinako tse ding re ye re timellwe ke ho ananela hore na re se re kgathile tema e kae ho phe-diseng metheo eo Molao wa rona wa Motheo o theilweng

hodima yona hape e le eo mohopolo le dithuto tsa Steve Biko di tsepameng ho yona.

Ka selemo sa 1977, mmuso o kgopo o ile wa bolaya e mong wa baetapele ba hlwahlwa ba naha ya rona ka ho mo tima dijo, metsi le meriana eo a neng a e hloka ka ho fetisia ka lebaka la ho tetekwa ho soto ke sepolesa sa puso ya kgenthollo.

Ka mora dilemo tse mashome a mabedi, nakong ya kahlolo e dihilweng ka 1997, Lekgotla la Molao wa Motheo le ile la re ho phethwa ha ditokelo tsa mantlha tsa moahi e mong le e mong, le ho ikitlaeletsa hore a fumane ditokelo tsa hae tsa boiphe-diso ke letshwao la bohlokwa la setjhaba sa demokrasi se batlang ho lopolla seriti se ileng sa lahleha.

Naheng ya Afrika Borwa kajeno, re ntse re tswela pele ho sebeletsa hore ho phetha-hatswe ditokelo tsa mantlha tsa Moafrika Borwa e mong le e mong e le hore a tle a phele bophelo ba boleng bo hlo-kang mafu, tlala le tshotleho.

Mebuso ya demokrasi ka ho hlahlama e nnile ya ntshetsa pele maano a ho lopolla seriti sena se ileng sa lahleha sa batho bao e leng bona ba bangata ka ho fetisia ba naha ena ka ho ba fumantsha thuto, tlhokomelo ya bophelo, matlo a bodulo le ditshebeletso tsa motheo.

Ka hara Afrika Borwa

kajeno, thuto e nang le boleng ke tokelo ya mantlha. Mmuso o etsa matsete dithutong tsa dikolo tsa bana ba dikonyana, ka ho tshehetsa diphehetso tsa thuto bakeng la baahi ba rona ba banyenyan ka ho fetisia, moo o fanang ka diphal-

lo tsa kimollo ya setjhaba ka mokgwa wa mananeo a phepo dikololng ho netefatsa hore baithuti ba banyenyan ba fumana diphehetso tse ntle ka ho fetisia, ka moo ho ka kgonehang.

Ka Morero wa Naha wa Thuso ya Ditjhelete tsa ho ya Sekolong wa Baithuti le ka mekgwa e meng ya tshehetso ya mmuso, diketekete tsa Maafrika Borwa a manyeyane ho tswa malapeng a futsanehileng di nnile tsa kgona ho ba dingaka, boramolao, dititjhere, borasaene, ditsebi tsa mesebetsi ya matsoho le borakgwebo.

Mmuso o tshehetsa baahi ba futsanehileng le ba fokolang ka morero o matla wa polo-keho ya setjhaba mme o fana ka menyetla ya mosebetsi ka mananeo a phumantsho ya mesebetsi ya setjhaba.

Nakong ya Afrika Borwa ya kgatello eo Steve Biko a ileng a phela ho yona, bolokolohi ba puo bo ne bo kginnwe mme boitseko ba sepolotiki bo ne bo kgahlametswa ka hore motho a kwallwe tjhananeng kapa ka ketso e bohloko ho feta ena.

Ka hara Afrika Borwa kajeno, batho ba batjha ba dilemo di lekanang le tsa Steve Biko kapa tse ka tlaase, ba moleng o ka pele wa boitseko malebana le dintho tse ba amang, mme ba kgona ho itlhophha kantle ho thekefetsot kapa ho lelekwa.

Bolokolohi ba puo le ba ho ikamahanya, tokelo ya ho hwanta le tokelo ya tekatekano. E mong le e mong wa rona o tshwanelo ho ba le seabo ka ho sebedisa ditokelo tsa motheo tse Molalong wa rona wa Motheo ho aha Afrika Borwa e hlokang bofutsana le tlala, ntshetsopele e tlase, ditlolo tsa molao le tshebediso ya dikgoka.

Jwalo ka ha Steve Biko a re kgothaditse, ha re hateleng pele ka kgothaloo le boikemisetso tabatababelong ya rona e kopanetsweng ya ho fihlella boemo ba setjhaba se phetha-hetseng. ①

e leng motheo oo Steve Biko a o babaletseng. Le ha ho le jwalo, re sa ntse re na le tema e kgolo e re emetseng.

Kantle ho mosebetsi, kantle ho ntlo, motlakase kapa metsi a phallang, kantle ho mobu, kantle ho bokgoni ba ho etsa mosebetsi kapa menyetla ya ho fumana mosebetsi, dimilione tsa Maafrika Borwa di ntse di haellwa ke maphele ao di a batlang le ao e leng tokelo ya tsona ho ba le ona.

Ke ka hona mmuso o sebetsang mmoho le balekane ba setjhaba ho aha moruo o kenyelletsang bohle, ho theha mesebetsi, ho thusa dikgwebo ho tswela pele le ho Iwantsha bofuma le tlala.

Kananelong ya bohlokwa ba bophelo ba Steve Biko le lefa leo a re sietseng lona, re hopola mohoo wa hae o matla wa hore batho ba nkele tokoloho ya bona matsohong a bona. Kgwelehetso ena e ntse e le ya bohlokwa le nakong ya jwale.

Re tlameha ho tsepamisa maikutlo ho sebetsana le diphehetso tsa rona mole-mong wa ho fihlella boemo ba setjhaba se lokolohileng e le ka nnete, mme se nang le tekatekano. E mong le e mong wa rona o tshwanelo ho ba le seabo ka ho sebedisa ditokelo tsa motheo tse Molalong wa rona wa Motheo ho aha Afrika Borwa e hlokang bofutsana le tlala, ntshetsopele e tlase, ditlolo tsa molao le tshebediso ya dikgoka.

Jwalo ka ha Steve Biko a re kgothaditse, ha re hateleng pele ka kgothaloo le boikemisetso tabatababelong ya rona e kopanetsweng ya ho fihlella boemo ba setjhaba se phetha-hetseng. ①